

Uputstvo za akcizne obveznike

Sistem za elektronsko upravljanje
akciznim markicama u Crnoj Gori



SADRŽAJ

1. PRIJAVA NA SISTEM.....	3
2. PREGLED	4
3. ADMINISTRACIJA INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA	6
3.1 KAKO DODATI INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA	6
3.2 KAKO IZMJENITI INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA	8
3.3 KAKO DA OBRISATE INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA	9
4. ADMINISTRACIJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA	10
4.1 KAKO SE KREIRA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA	12
4.1.1 ODOBREN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARICA	14
4.1.2 UPIT OD UPRAVE CARINE	16
4.1.3 ODBIJEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA	18
4.2 KAKO DA OTKAŽETE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA	19
5. UPRAVLJANJE ZAHTJEVIMA ZA POVRAĆAJ AKCIZNIH MARKICA	20
5.1 DODAJTE ZAHTJEV ZA POVRAĆAJ AKCIZNIH MARKICA	21
5.1.1 POVRAĆAJ AKCIZNIH MARKICA PRIHVAĆEN	24
5.1.2 POVRAĆAJ ODBIJEN.....	24



1. PRIJAVA NA SISTEM

Pristupite web stranici <https://am.ecarina.me/> i prijavite se sa vašim korisničkim imenom i šifrom:

TEST SYSTEM - EXCISE STAMPS MONTENEGRO



English v

Log In

Username or email

petrovic

Password

.....

Remember me

[Forgot Password?](#)

Log In



2. PREGLED

Nakon prijave na sistem bićete preusmereni na stranicu za pregled.

U gornjem desnom uglu možete pronaći podešavanja za korisnika gde možete izvršiti promjenu vašeg korisničkog naloga:

The screenshot shows the top navigation bar of the system. On the left is a green back arrow. On the right is the logo of the Ministry of Finance and Customs Administration of Montenegro, followed by the user's name "Petar Petrović" and a dropdown arrow. Below the logo, a dropdown menu is open, showing options: "Moj nalog", "English", "Crnogorski", and "Odjaviti se". The main content area displays the company name "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA PIB: 02016281" and a summary of requests for alcohol and tobacco. Below this are three main navigation buttons: "Zahtjevi za izdavanje akciznih markica", "Povraćaj akciznih markica", and "Inostrani Proizvođači / Distributeri Evidencija".

Kada se prijavite u sistem, pojaviće se ime kompanije u čije ime se prijavljujete. Izuzetno, ako se prijavite kao predstavnik (Knjigovodstvena agencija), tada će biti dostupan padajući meni sa imenima kompanija koje zastupate.

Ispod ovoga takođe možete vidjeti koliko je zahtjeva za alkohol i duvan izdato ovog meseca i koliko zahtjeva je još uvek dostupno.

This screenshot is identical to the one above, but with a red rectangular box highlighting the company name "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA PIB: 02016281" and the summary text: "U ovom mesecu je bilo 0 zahteva za izdavanje za alkohol i 0 zahteva za izdavanje za duvan koji su već odobreni. 3 zahteva za izdavanje za alkohol i 3 zahteva za izdavanje za duvan su na raspolaganju."



Ispod opcije akciznog obveznika možete vidjeti slijedeće funkcije:

- **Zahtjev za izdavanje akciznih markica:** Administracija zahtjevima za izdavanje. Pregled i praćenje postojećih zahtjeva i kreiranje novih zahtjeva.
- **Povraćaj akciznih markica:** Administracija povraćaja akciznih markica. Pregled i praćenje postojećih zahtjeva za povraćaj i podnošenje novih zahtjeva za povraćaj.
- **Inostrani proizvođač/Distributer:** Administracija inostranih proizvođača i distributera. Tu možete da dodate inostranog proizvođača/distributera.

The screenshot shows a user interface for the customs system. At the top left is a green back arrow. At the top right is the logo of the Ministry of Finance, Customs Administration of Montenegro, and the user name "Petar Petrović". The main content area is a summary for a tax liability (Akcizni obveznik) for the company "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. in Podgorica. It states that in the current month, there were 0 requests for alcohol and 0 requests for tobacco, all of which are approved. There are 3 requests for alcohol and 3 requests for tobacco currently available. Below this summary are three navigation buttons: "Zahtjevi za izdavanje akciznih markica" (with a shopping cart icon), "Povraćaj akciznih markica" (with a shopping cart icon), and "Inostrani Proizvođači / Distributeri Evidencija" (with a briefcase icon).



3. ADMINISTRACIJA INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA

Klikom na Dodaj inostranog proizvođača/distributera dolazite do dela za administraciju inostranog proizvođača/Distributera.

Prvo ćete vidjeti pregled svih vaših unijetih inostranih proizvođača/distributera sa adresama. Navedeni pregled je sortiran po azbučnom redu A – Z.

Naziv Inostranog Proizvođača/Distributera	Mjesto i adresa
plantaze	ppp

3.1 KAKO DODATI INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA

U gornjem levom uglu imate opciju Dodaj inostranog proizvođač/Distributera:

Naziv Inostranog Proizvođača/Distributera	Mjesto i adresa
plantaze	ppp

Nakon klika na navedenu opciju vidjećete slijedeću stranicu gde treba da upišete slijedeće informacije kako biste dodali inostranog proizvođača/distributera.



  **MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA CARINA
CRNA GORA** Petar Petrović 

Ime	<input type="text" value="Manufacturer 1"/> ☆
Adresa	<input type="text" value="Manufacturer Street 1"/> ☆
Adresa objekta	<input type="text" value="Facility street 1"/> ☆
PDV	<input type="text" value="1234567898"/>
Distributer	<input type="checkbox"/>
Akcizni obveznik	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Ime: Naziv inostrani proizvođača/distributera (Obavezno polje)

Adresa: Adresa inostrani proizvođača/distributera (Obavezno polje)

Adresa objekta: Adresa objekta od inostranog proizvođača/distributera (Obavezno polje)

PIB: Broj PIB od inostranog proizvođača/distributera

Distributer: Ukoliko je ovo polje označeno u ZIAM obrascu polje „III Podaci o vrstama akciznih markica – popunjava“ i akcizni obveznik će biti označen kao UVOZNIK a polje „II Podaci o inostranom proizvođaču - popunjava uvoznik“ će biti popunjeno i za inostranog proizvođača će se unijeti podaci prikazati. Ukoliko ovo polje nije označeno unijeti podaci će se odnositi na akciznog obveznika kao proizvođača.

Akcizni obveznik: Proizvođač će biti vidljiv samo za ovde navedenog akciznog obveznika.

Nakon unosa svih podataka možete sačuvati podatke klikom na "Sačuvaj".



3.2 KAKO IZMJENITI INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA

Za izmjenu proizvođača/distributera, potrebno je da kliknete na ime inostranog proizvođača/distributera:

Navigation: <

Logo: MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA CARINA CRNA GORA | User: Petar Petrović

Button: Dodaj Inostranog Proizvođača / Distributera

Naziv Inostranog Proizvođača/Distributera	Mjesto i adresa
Manufacturer 1	Manufacturer Street 1
Manufacturer 2	Manufacturer Street 2
plantaze	ppp

Nakon čega će vam prikazati slijedeći ekran gde možete izvršiti promjenu podataka:

Navigation: <

Logo: MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA CARINA CRNA GORA | User: Petar Petrović

Form fields:

- Ime: Manufacturer 2 ☆
- Adresa: Manufacturer Street 2 ☆
- Adresa objekta: Facility street 2 ☆
- PDV: 1234567898
- Distributer:
- Akcizni obveznik: "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Buttons: Izbriši, Sačuvaj

Potvrdite izmjene pritiskom na polje „Sačuvaj“.



3.3 KAKO DA OBRISATE INOSTRANOG PROIZVOĐAČA/DISTRIBUTERA

Da biste obrisali inostranog proizvođača/distributera, potrebno je da kliknete na ime inostranog proizvođača/distributera:

Navigation: <

Ministarstvo Finansija
UPRAVA CARINA
CRNA GORA

Petar Petrović

Dodaj Inostranog Proizvođača / Distributera

Naziv Inostranog Proizvođača/Distributera	Mjesto i adresa
Manufacturer 1	Manufacturer Street 1
Manufacturer 2	Manufacturer Street 2
plantaze	ppp

Nakon čega će vam se otvoriti slijedeći prozor gde možete izbrisati inostranog proizvođača/distributera:

Navigation: <

Ministarstvo Finansija
UPRAVA CARINA
CRNA GORA

Petar Petrović

Ime: Manufacturer 2 ☆

Adresa: Manufacturer Street 2 ☆

Adresa objekta: Facility street 2 ☆

PDV: 1234567898

Distributer:

Akcizni obveznik: "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Izbrisi Sačuvaj


Brisanje se vrši klikom na polje „Izbrisi“.



4. ADMINISTRACIJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA

Klikom na "Zahtjevi za izdavanje" dobijate prikaz administracije zahtjeva za izdavanje akciznih markica.

Prvo dobijete tabelarni pregleda svih vaših zahtjeva za izdavanje. Prikazane stavke su sortirane po broju zahtjeva za izdavanje akciznih markica od većeg ka manjem.



The screenshot shows a web interface for managing excise stamp requests. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, a search bar containing 'Pretraga', a dropdown menu showing 'Nijedna', a date filter 'Datum pretrage', and a 'resetovati' button. Below the navigation bar is a table with the following data:

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
23		15.000	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	20.1.21.		Manufacturer 2	Naručeno

Tabela se sastoji od slijedećih kolona:

- **Broj zahtjeva:** Hronološki broj koji se automatski generiše prilikom dodavanja zahtjeva za izdavanje.
- **Broj ZIAM-a:** Prilikom kreiranja ZIAM obrazca ovaj broj će biti dodeljen.
- **Komada AM:** Zahtjevana količina akciznih markica.
- **Ovlašćeno lice:** Osoba koja je kreirala zahtjev za izdavanje.
- **Akcizni obveznik:** Akcizni obveznik koji je dodeljen ovom zahtjevu za izdavanje.
- **Poručeno dana:** Datum slanja zahtjeva ka Upravi carine.
- **Odobreno dana:** Datum odobrenja zahtjeva od strane Uprave carina.
- **Inostrani proizvođač/Distributer:** Izabrani inostrani proizvođač/distributer.
- **Status:** Trenutni status zahtjeva.

Iznad tabele imate mogućnost izvršenja slijedećih funkcija:

- Dodavanje zahtjeva za izdavanje akciznih markica:

[Dodajte Zahtjev za izdavanje akciznih markica](#)



- Pretraga:
- Filtriranje po:
- Filtriranje po datumu:
- Resetovanje filtera:



4.1 KAKO SE KREIRA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA

Klikom na "Dodajte zahtjev za izdavanje akciznih markica" kreirate novi zahtjev za izdavanje akciznih markica. Vidjećete slijedeći ekran:

Obavezna polja su označena zvezdicom: ☆

**MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA CARINA
CENNA GOSPODARSTVA** Petar Petrović

Zahtjev za akcizne markice

Akcizni obveznik "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

vrsta proizvoda ☆

Inostrani Proizvođač / Distributer ☆

Vrsta akcizne markice ☆

Napomena

Artikali porudžbine

#	Vrsta akciznog proizvoda	Za proizvođače-broj i datum dozvole za stavljanje u promet	Vrsta akcizne markice po veličini	Količina akciznih markica	
1	<input type="text" value="American Legend"/> Kod: American Legend	<input type="text" value="123"/>	<input type="text" value="Duvanski proizvod - iz t"/>	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="Brisanje"/>
2	<input type="text" value="American Legend White"/> Kod: American Legend White	<input type="text" value="456"/>	<input type="text" value="Duvanski proizvod - iz t"/>	<input type="text" value="10000"/>	<input type="text" value="Brisanje"/>

Dokumenti

Ovlašćena lica za preuzimanje AM

	Ime i prezime	Broj lične karte
	<input type="text" value="Collector 1"/>	<input type="text" value="111"/>
	<input type="text" value="Collector 2"/>	<input type="text" value="222"/>

Ovog meseca su odobrena već 0 zahteva za duvanske proizvode. Dakle, sada su moguća 3 zahteva za duvan.

- **Akcizni obveznik:** Prethodno popunjeno na osnovu akciznog obveznika koji je izabran nakon prijave na sistem.
- **Vrsta proizvoda:** Padajuća lista → Izaberite između duvana i alkohola
- **Inostrani proizvođač/Distributer:** Izaberite Proizvođač ili Distributer iz padajuće liste.



- **Vrsta akcizne markice:** Izaberite vrstu akcizne markice iz padajuće liste.
- **Napomena:** polje u koje se upisuju dodatne napomene ukoliko su potrebne
- **Vrsta akciznog proizvoda:** Izaberite proizvod iz padajuće liste.
- **Broj i datum dozvole za stavljanje u promet:** Unesite traženu informaciju.
- **Vrsta akcizne markice po veličini:** Izaberite vrstu akcizne markice iz padajuće liste.
- **Količina akciznih markica:** Unesite količinu akciznih markica koja vam je potrebna
- **Dodajte proizvod:** Možete dodati još jedan proizvod klikom na „Dodajte proizvod“
- **Brisanje:** Brisanje proizvoda.
- **Dodajte dokument:** Ovdje možete dodati sve zahtjevane/neophodne dokumente
- **Dodajte lice ovlašteno za preuzimanje akciznih markica:** Morate dodati lice ovlašteno za preuzimanje akciznih markica, ime i prezime i broj lične karte (Više ovlašćenih lica je moguće dodati)
- **Sačuvaj:** Možete sačuvati zahtjev kako biste ga podneli kasnije.
- **Podnesi zahtjev:** Podnošenje zahtjeva Upravi carine.

Takođe tu možete ideti informaciju koliko je zahtjeva za izdavanje akciznih markica već podneto i koliko zahtjeva za izdavanje možete još podneti:

Ovog meseca je odobren već 1 zahtev za duvanske proizvode. Dakle, sada su moguća 2 zahteva za duvan.

Nakon unosa svih informacija, možete podneti zahtjev Upravi carine klikom na "Podnesi zahtjev". Nakon podnošenja zahtjeva, zahtjev se ne može više menjati.

Nakon podnošenja zahtjeva, zahtjev možete vidjeti u pregledu u tabeli:

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
23		15.000	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	20.1.21.		Manufacturer 2	Naručeno

Status zahtjeva je "Naručeno".

Ukoliko sada kliknete na zahtjev možete vidjeti sve detalje zahtjeva ponovo.



4.1.1 ODOBREN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARICA

Ukoliko je sve uredu, Uprava carine će odobriti zahtjev za izdavanje kaciznih markica. Nakon čega će te primiti email sa obaveštenjem da je zahtjev odobren.

Takođe u pregledu zahtjeva biće promjenjen status zahtjeva:

Podnet → Odobren

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
23	21	15.000	Petar Petrović	*13 JUL - PLANTAŽE* A.D. PODGORI...	20.1.21.	20.1.21.	Manufacturer 2	Odobreno

Dodatno, ZIAM broj i datum odobrenja se dodeljuju zahtjevu.

Uprava carine sada priprema i pakuje akcizne markice za preuzimanje. Kada se pakovanje završi status će se promjeniti u "Svi paketi su dodati".

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
23	21	15.000	Petar Petrović	*13 JUL - PLANTAŽE* A.D. PODGORI...	20.1.21.	20.1.21.	Manufacturer 2	Svi paketi su dodati

Prilikom preuzimanja akciznih markica, ovlašćena osoba za preuzimanje potpisuje formu 1 obrazca ZIAM i Uprava carine pridružuje ovaj dokument zahtjevu za izdavanje akciznih markica. Ovaj dokument se može preuzeti sa sitema. Ovaj dokument možete pronaći u okviru zahtjeva za izdavanje u sekciji Dokumenti:

Documents

[ZIAM_Signed Form 1.pdf](#)



Nakon preuzimanja akciznih markica Uprava carine aktivira akcizne markice. Aktiviranje akciznih markica menja status u "Aktivirano". Akcizne markice su sada spremne za upotrebu:

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
23	21	15.000	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	20.1.21.	20.1.21.	Manufacturer 2	Aktivirano

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
4	3	15.000	Jonas Frauendorf T	D.O.O "A TIM" BUJLO POLJE	5.1.21.	5.1.21.	Manufacturer 1	Aktivirano

Zahtjev za izdavanje je sada kompletiran.

Na dnu strane biće prikazana hronologija dešavanja vezanih za zahtjev:

Istorija

- Kreirano od Petar Petrović u 20.1.21. 10.39
- Traženo od strane Petar Petrović u 20.1.21. 10.39
- Čekanje na akciju postavljenu od Marko Marković u 20.1.21. 10.48 sa porukom "Something is missing, please add the following document: XYZ"
- Traženo od strane Petar Petrović u 20.1.21. 10.52
- Odobreno od Marko Marković u 20.1.21. 10.54
- Pakovanje započeo Marko Marković dana 20.1.21. 11.05
- Pakovanje je završio Marko Marković u 20.1.21. 11.07
- Narudžbina poslata od Marko Marković u 20.1.21. 11.12
- Akcizne markice aktivirane od strane Marko Marković u 20.1.21. 11.12




4.1.2 UPIT OD UPRAVE CARINE

Ukoliko nešto nedostaje u okviru zahtjeva za izdavanje akciznih markica Uprava carina dostavlja zahtjeve za dopunu dokumentacije akciznom obvezniku tako da on može da doda traženu dokumentaciju ili informaciju.

Ukoliko se dogodi, akcizni obveznik će biti obavješten putem email da je potrebno dopuniti zahtjev za izdavanje akciznih markica.

Na sistemu, možete vidjeti promjenu statusa:



The screenshot shows a web interface for the Customs Administration. At the top right, there is a user profile for 'Petar Petrović'. Below that is a search bar with 'Pretraga' and a dropdown menu set to 'Nijedna'. A table lists request details:

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
23		15.000	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	20.1.21.		Manufacturer 2	Čekanje na akciju ⚠

Status je promjenjen na "Čekanje na akciju".

Ukoliko sada kliknete na zahtjev možete vidjeti šta je Uprava carina dodala u napomenu:

Zahtev za dopunu

Poruka o Zahtevu za dopunu

Something is missing, please add the following document: XYZ



Takođe imate mogućnost da izvršite korekciju podataka i da iste dostavite nazad Upravi carine:

Peter Petrovič

Zahtjev za akoizne markice

Broj porudzbine: 23
Status: Čekanje na akciju
Poručeno od: Petar Petrovič
Poručeno dana: 20.01.2021. 10:39:02
Akcizni obveznik: *13 JUL - PLANTAŽE* A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Vrsta proizvoda:

Inostrani Proizvođač / Distributer:

Vrsta akoizne markice:

Napomena:

Artikali porudzbine

#	Vrsta akoiznog proizvoda	Za proizvođače-broj i datum dozvole za stavljanje u promet	Vrsta akoizne markice po veličini	Količina akoiznih markica	Jedinice za pakovanje	Σ		
1	American Legend Kod: American Legend	123	Duvanski proizvod - iz uv	5000	Bunt Cigarete (500 akoiznih markica) Malo pakovanje Cigarete (5.000 akoiznih markica) Veliko pakovanje Cigarete (20.000 akoiznih markica)	0 1 0	5.000 akoiznih markica	Brisanje
2	American Legend White Kod: American Legend White	456	Duvanski proizvod - iz uv	10000	Bunt Cigarete (500 akoiznih markica) Malo pakovanje Cigarete (5.000 akoiznih markica) Veliko pakovanje Cigarete (20.000 akoiznih markica)	0 2 0	10.000 akoiznih markica	Brisanje

15.000 akoiznih markica

[Dodajte proizvod](#)

Dokumenti

[Dodajte dokument](#)

Ovlašćena lica za preuzimanje AM

	Ime i prezime	Broj lične karte
	Collector 1	111
	Collector 2	222

[Dodajte lice ovlašćeno za preuzimanje akoiznih markica](#)

Zahtev za dopunu

Poruka o Zahtevu za dopunu:

Ovog meseca su odobrena već 0 zahteva za duvanske proizvode. Dakle, sada su moguća 3 zahteva za duvan.

[Otkazati](#) [Sačuvaj](#) [Podnesi zahtjev](#) [Preuzmite ZIAM](#)

Pritisnite "Podnesi zahtjev" ponovo i zahtjev će biti upućen Upravi carine.

U pregledu, status će se promeniti u "Naručeno".



4.1.3 ODBIJEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA

Ukoliko je zahtjev za izdavanje akciznih markica odbijen, dobićete obaveštenje putem email gde se navodi da je zahtjev odbijen.

Takođe, možete vidjeti promjenu statusa:

Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
24		568	Petar Petrović	*13 JUL - PLANTAŽE* A.D. PODGORI...	20.1.21.	20.1.21.	Manufacturer 1	Odbijeno

Ukoliko kliknete na zahtjev za izdavanje, vidjećete razlog za odbijanje zahtjeva za izdavanje akciznih markica:

Molim vas izaberite odgovarajući razlog za upotrebu pravila odbijanje nakon 3 dana nedostavljanja dokaza

- Dozvola za stavljanje u promet jakih alkoholnih pića
- Dokaz o reg robnih marki
- Ugovor/faktura/profaktura-distributer
- Količina akciznih markica-domaćiproizvođač
- Dokaz o uplati stvarnih troškova štampanja

Preuzmi Rešenje o odbijanju

Preuzmite ZIAM

ili

Molimo Vas da navedete zakonsku osnovu za odbijanje

legal reasons

Preuzmi Rešenje o odbijanju

Preuzmite ZIAM

Akcizni obveznik takođe može preuzeti Rešenje o odbijanju.



4.2 KAKO DA OTKAŽETE ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE AKCIZNIH MARKICA

Kada je zahtjev u status "Naručeno" može biti otkazan.

U tom slučaju akcizni obveznik treba da otvori zahtjev za izdavanje akciznih markica i da klikne na "Otkazati" u donjem delu:

(Otkazan zahtjev se ne može naknadno menjati)

Petar Petrović

Zahtjev za akcizne markice

Broj porudzbine 27

Statusa Naručeno

Poručeno od Petar Petrović

Poručeno dana 20.01.2021. 12.53.00

Akcizni obveznik "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

vrsta proizvoda TOBACCO

Inostrani Proizvođač / Distributer Manufacturer 2

Vrsta akcizne markice U

Napomena

Artikali porudzbine

#	Vrsta akciznog proizvoda	Za proizvođače-broj i datum dozvole za stavljanje u promet	Vrsta akcizne markice po veličini	Količina akciznih markica	Jedinica za pakovanje	Σ
1	Assos Slim Style (srebrni) Kod: Assos Slim Style (srebrni)	504	Duvanski proizvod - iz uvoza	10.000	Bunt Cigarete (500 akciznih markica) Malo pakovanje Cigarete (5.000 akciznih markica) Veliko pakovanje Cigarete (20.000 akciznih markica)	0 2 0

10.000 akciznih markica

Dokumenti

Ovlašćena lica za preuzimanje AM

Ime i prezime	Broj lične karte
Collector 1	1111

Zahtev za dopunu

Poruka o Zahtevu za dopunu

Odobrenje

Napomena za porudžbinu

Otkazati [Preuzmite ZIAM](#)

Status zahtjeva prelazi u "Otkazano".

Petar Petrović

Dodajte Zahtjev za izdavanje akciznih markica Nijedna [resetovati](#)


Broj Zahteva	Broj ZIAM-a	Komada AM	Ovlašćeno lice	Akcizni obveznik	Poručeno dana	Odobreno dana	Inostrani Proizvođač / Distributer	Status
27		10.000	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	20.1.21.		Manufacturer 2	Otkazano



5. UPRAVLJANJE ZAHTEJIMA ZA POVRAĆAJ AKCIZNIH MARKICA

Klikom na „Povraćaj Akciznih markica“ doći ćete do menija za upravljanje Zahtjevima za povraćaj.

Prvo ćete dobiti pregled tabele svih vaših Zahtjeva za povraćaj akciznih markica:







Broj povraćaja	Tip akcizne markice	Komada	Zahtevano dana	Zahtevano od	Akcizni obveznik	Statusa
84		0	29.01.2021. 11.16.24	Matthias Sax	INDUSTRIJA PIVA I SOKOVA "TREBJE...	Kreiran
83		0	29.01.2021. 00.44.39	Admin Admin	D.O.O "A TIM" BIJELO POLJE	Kreiran
82		0	27.01.2021. 15.56.47	Stock Manager	D.O.O "A TIM" BIJELO POLJE	Kreiran

Tabela ima slijedeće kolone:

- **Broj Povraćaj:** Automatski dodeljen broj.
- **Vrsta akcizne markice:** Izabrana vrsta akcizne markice.
- **Komada:** Količina traženi akciznih markica za povraćaj.
- **Zahtevano dana:** Datum kada je Zahtjev kreiran.
- **Zahtevano od:** Ko je zahtjevao povraćaj.
- **Akcizni obveznik:** Izabrani akcizni obveznik.
- **Status:** Status Zahtjeva.

Iznad tabele, akcizni obveznik ima slijedeće funkcionalnosti:

-  → Dodaj Zahtjev za povraćaj
-  → Filtere za Povraćaj po statusu
-  → Pretragu po osobi koja je zahtjevala
-  → Pretragu po Akciznom obvezniku



5.1 DODAJTE ZAHTEJ ZA POVRAĆAJ AKCIZNIH MARKICA

Nakon što kliknete "Dodajte Zahtjev za povraćaj akciznih markica" Akcizni obveznik će vidjeti sljedeći ekran:

 Petar Petrović

Povraćaj akciznih markica

Akcizni obveznik "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Broj ZIAM-a

Količina
Količina akciznih markica za povraćaj

Dokumenti

[Dodajte dokument](#)

Stavke

Svi traženi Zahtjevi za povraćaj moraju biti podneti po istom ZIAMu.

[Save](#) [Zahtev povraćaja](#)

Akcizni obveznik mora da izabre broj ZIAMa po kojem vraća akcizne markice.



Povraćaj akciznih markica

Akcizni obveznik "13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Broj ZIAM-a

21



Količina

Količina akciznih markica za povraćaj

Molim vas napišite količinu nalepljenih akciznih markica, količinu akciznih markica u originalnim pakovanjima i ukupnu količinu akciznih markica za koju tražite povraćaj.

Dokumenti

Dodajte dokument

Stavke

Proizvod	American Legend
Tip akcizne markice	Duvanski proizvod - iz uvoza
Fotografije akciznih markica	
Molim Vas koristite sledeći obrazac kako biste učitali nalepljene akcizne markice: Uploaduj obrazac	
Skenirane fotografije bi trebale imati minimalnu rezoluciju od 5MP (mega piksela) ili 300 dpi.	
Dodajte fotografiju	

Proizvod	American Legend White
Tip akcizne markice	Duvanski proizvod - iz uvoza
Fotografije akciznih markica	
Molim Vas koristite sledeći obrazac kako biste učitali nalepljene akcizne markice: Uploaduj obrazac	
Skenirane fotografije bi trebale imati minimalnu rezoluciju od 5MP (mega piksela) ili 300 dpi.	
Dodajte fotografiju	

Svi traženi Zahtjevi za povraćaj moraju biti podneti po istom ZIAMu.

Save

Zahlev povraćaja

Sada Akcizni obveznik može vidjeti proizvode po tom ZIAMu.

On može sada dodati slike sa nalepljenim akciznim markicama koje on želi da vrati.

Add Photo

Zahtjevi za fotografiju: Skenirane fotografije bi trebale imati minimalnu rezoluciju 5MP (mega piksela) ili 300 dpi.

Akcizni obveznik unosi akciznih markica koliko se nalazi na ovom listu („marke zalepljene“). Ta slika se takođe analizira i prikazaće se koliko je akciznih markica otkriveno (Prihvaćene akcizne markice).



Povraćaj akciznih markica

Akcizni obveznik

"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORICA - PIB: 02016281

Broj ZIAM-a

21

Količina

0

Količina akciznih markica za povraćaj

Molim vas napisite količinu nalepljenih akciznih markica, količinu akciznih markica u originalnim pakovanjima i ukupnu količinu akciznih markica za koju tražite povraćaj.

Dokumenti

Dodajte dokument

Stavke

Proizvod	American Legend						
Tip akcizne markice	Duvanski proizvod - iz uvoza						
Fotografije akciznih markica							
#	ime slike	Nalepljenje akcizne markice	AM prihvaćene	AM ne pripadaju ZIAM-u	AM nisu u sistemu	AM nisu prepoznate	Broj praznih polja po stranici
2	Tax stamps.jpg	80	0	0	0	80	0
Ukupno		80	0	0	0	80	0

Molim Vas koristite sledeći obrazac kako biste učitali nalepljene akcizne markice: Uploaduj obrazac

Skenirane fotografije bi trebale imati minimalnu rezoluciju od 5MP (mega piksela) ili 300 dpi.

Dodajte fotografiju

Proizvod	American Legend White
Tip akcizne markice	Duvanski proizvod - iz uvoza
Fotografije akciznih markica	
Molim Vas koristite sledeći obrazac kako biste učitali nalepljene akcizne markice: Uploaduj obrazac	
Skenirane fotografije bi trebale imati minimalnu rezoluciju od 5MP (mega piksela) ili 300 dpi.	
Dodajte fotografiju	

Svi traženi Zahtjevi za povraćaj moraju biti podneti po istom ZIAMu.

Save

Zahtev povraćaja

Ako nisu napravljene fotografije, akcizne markice će se poslati carinskoj upravi sa zahtjevom za povraćaj novca.

Nakon slanja zahtjeva, iskočiće obaveštenje: Odnosite akcizne markice Upravi Carine.

Molimo vas odnesite akcizne markice Upravi Carina

Status ovog Zahtjeva sada je "Zahtjevano"



←

Ministarstvo Finansija
UPRAVA CARINA
CRNA GORA

Petar Petrović

Dodaj povraćaj markica

- Status -

korisničko ime

Broj povraćaja	Tip akcizne markice	Komada	Zahtevano dana	Zahtevano od	Akcizni obveznik	Statusa
86		0	29.01.2021. 15.14.17	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	Zahtevano

Kada je Uprava Carine proverila vraćene akcizne markice, status će se promjeniti u „Popunjeno“ i prikazaće se količina vraćenih akciznih markica:

←

Ministarstvo Finansija
UPRAVA CARINA
CRNA GORA

Petar Petrović

Dodaj povraćaj markica

- Status -

korisničko ime

Broj povraćaja	Tip akcizne markice	Komada	Zahtevano dana	Zahtevano od	Akcizni obveznik	Statusa
86		5000	29.01.2021. 15.14.17	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	Kompletirano

5.1.1 POVRAĆAJ AKCIZNIH MARKICA PRIHVAĆEN

Ako Uprava Carina prihvati zahtjev za povraćaj, status se menja u "Prihvaćen"

←

Ministarstvo Finansija
UPRAVA CARINA
CRNA GORA

Petar Petrović

Dodaj povraćaj markica

- Status -

korisničko ime

Broj povraćaja	Tip akcizne markice	Komada	Zahtevano dana	Zahtevano od	Akcizni obveznik	Statusa
87		5000	29.01.2021. 15.21.55	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	Prihvaćen

Akcizni obveznik može da klikne na povraćaj da bi video koliko je akciznih markica skenirano, koliko je poslao i koliko im je vraćeno i da li je bilo primedbi na povraćaj:

5.1.2 POVRAĆAJ ODBIJEN

Ako Uprava Carine odbije Zahtjev za povraćaj status se menja u "Odbijeno":

←

Ministarstvo Finansija
UPRAVA CARINA
CRNA GORA

Petar Petrović

Dodaj povraćaj markica

- Status -

korisničko ime

Broj povraćaja	Tip akcizne markice	Komada	Zahtevano dana	Zahtevano od	Akcizni obveznik	Statusa
86		5000	29.01.2021. 15.14.17	Petar Petrović	"13 JUL - PLANTAŽE" A.D. PODGORI...	Odbijeno

Akcizni obveznik može da uđe u Povraćaj i da proveri da li ima komentara zbog čega je zahtjev odbijen.